

<b>PREDMET</b>		<b>VJEROVATNOĆA I STATISTIKA</b>		
<b>VODITELJ PREDMETA</b>		Doc. dr Fikret Čunjalo		
<b>STUDIJ</b>	<b>STATUS</b>	<b>SEMESTAR</b>	<b>SATI NASTAVE P+V</b>	<b>ECTS</b>
B – gr. geod.	obavezni	3	2+0	3
<b>CILJEVI</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Upoznati studente sa osnovama teorije vjerovatnoće i statistike, te primjena teorije vjerovatnoće u statistici, kako bi bolje pratili i savladavali građu pojedinih stručnih predmeta koji obilnije koriste ove važne i sadržajne oblasti savremene matematike.</li> </ul>				
<b>ISHODI UČENJA</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Razumijevanje pojmove i metoda koje se koriste u statistici.</li> <li>■ Primjena teorije vjerovatnoće u statistici.</li> </ul>				
<b>SADRŽAJ PREDMETA</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uvodna razmatranja o računu vjerovatnoće. Nezavisnost i uslovna vjerovatnoća: Pojmovi i osnovna svojstva nezavisnih događaja i uslovne vjerovatnoće. Formula potpune vjerovatnoće. Bayesova formula. Numerički parametri slučajnih veličina: Matematičko očekivanje, disperzija, standardna devijacija i kovarijansa.</li> <li>■ Momenti viših redova. Koeficijent korelacije. Važne diskrete i kontinualne raspodjele/distribucije. Konvergencija u teoriji vjerovatnoće i zakoni velikih brojeva.</li> <li>■ Uvodna razmatranja o statistici. Populacija, obilježje i slučajni uzorak. Statistike uzorka. Ocjene parametara na osnovu uzorka.</li> <li>■ Testiranje statističkih hipoteza: Osnovni testovi za testiranje parametarskih i neparametarskih statističkih hipoteza.</li> </ul>				
<b>PREPORUČENA LITERATURA</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ H.Fatkić: Vjerovatnoća i statistika, I . dio, The Soros Foundations, FOD BiH, Sarajevo, 1997; Corons, Sarajevo, 2000.</li> <li>■ M. R. Blažić: Opšta statistika - Osnovi i analiza, Savremena administracija, Beograd, 1982.</li> <li>■ H. Hrelja: Vjerovatnoća i statistika u hidrologiji, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2000</li> </ul>				
<p><b>Način polaganja ispita:</b>  Tokom nastave ispit se polaže iz dva dijela pismeno. Svaki dio vrijedi 50 bodova.  Ako student nakon oba dijela u zbiru ostvari najmanje 55 bodova, formira mu se konačna ocjena prema skali propisanoj Zakonom o visokom obrazovanju.  Ako student nakon oba dijela u zbiru ostvari manje od 55 bodova, polaže ispit pismeno integralno, a ocjena se formira:  50% bodova ostvarenih na parcijalnim ispitima + bodovi ostvareni na završnom ispitnu.</p>				